

Dijana Djukanovic

From: sosmon <sosmon@t-com.me>
Sent: Thursday, May 11, 2023 1:08 PM
To: Finansiranje
Attachments: Ugovor Pavlović.pdf

Црна Гора
АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ
ПОДГОРЦА

Број	Датум	Вриједност
0701881/6953	11-05-2023	

Poštovani,

U prilogu Vam šalјemo ugovor o radu.

Srdačan pozdrav

JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor
Ksenija Mitrović

Dijana Djukanovic

From: Dijana Djukanovic
Sent: Thursday, May 11, 2023 2:04 PM
To: 'sosmon'
Subject: RE:

Pozdravani,

Nedostaje prva stranica ugovora, poslali ste samo jednu.

Molim vas da ponovite mejl sa nedostajucom stranicom.

Lijep pozdrav

*Dijana Đukanović
Samostalna savjetnica I
Odsjek za provjeru prihoda i imovine javnih funkcionera i državnih službenika*

*Agencija za sprječavanje korupcije
Adresa: Ulica kralja Nikole 27/V
Tel: 06 [REDACTED]
e-mail: dijana.djukanovic@antikorupcija.me
www.antikorupcija.me*

From: sosmon [mailto:sosmon@t-com.me]
Sent: Thursday, May 11, 2023 1:08 PM
To: Finansiranje
Subject:

Poštovani,

U prilogu Vam šaljem ugovor o radu.

Srdačan pozdrav

JU ŠOSMO „Vida Matjan“ Kotor
Ksenija Mitrović



Broj: 01-598
Kotor, 11.05.2023. godine

Na osnovu člana 30, 31, 32 i 37 Zakona o radu ("Sl. list Crne Gore", br. 49/08, 59/11, 66/12, 31/14, 04/18, 74/19, 59/21, 68/21 i 145/21) i člana 101b Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Sl. list RCG“, br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Sl. list Crne Gore“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 47/17, 59/21, 76/21 i 146/21), člana 107 Zakona o stručnom obrazovanju („Sl. list RCG“ br. 64/02, 49/07, „Sl. list CG“ 45/10, 39/13, 47/17 i 145/21), JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matijan“, Kotor, Stari grad 456 (u daljem tekstu: poslodavac) i Nataša Pavlović iz Tivta, Muzički umjetnik, sa završenom Muzičkom akademijom, VIII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, i Master muzički umjetnik, VII 2 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija JMBG [REDACTED] (u daljem tekstu: zaposlena), zaključili su dana 11.05.2023. godine

UGOVOR O RADU

Član 1

Ovim ugovorom, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca, regulišu se međusobna prava, obaveze i odgovornosti zaposlene i poslodavca.

Član 2

Zaposlena se raspoređuje na poslove radnog mjesta nastavnika kamernе muzike i solo pjevanja, sa punim radnim vremenom 24 časova u nastavi, za koje je opštim aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrđeno visoko obrazovanje na univerzitetu ili VIII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a).

Član 3

Zaposlena će obavljati poslove i radne zadatke iz člana 2 ovog ugovora, koji su utvrđeni u opštem aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta poslodavca (član 22, tabela 3, redni broj 6, 22 i 23).

Poslodavac je dužan da zaposlenu, prije stupanja na rad, upozna sa poslovima radnog mjesta iz člana 2 ovog Ugovora.

Član 4

Zaposlena zasniva radni odnos na određeno vrijeme, najduže 30 dana.
Zaposlena je dužna stupiti na rad 11.05.2023. godine.

Ukoliko zaposlena bez opravdanog razloga ne počne sa radom na dan iz stava 2 ovog člana, smatraće se da nije zasnovala radni odnos.

Član 5

Raspored radnog vremena, način odmora u toku rada, dnevnog i nedjeljnog odmora, godišnjeg odmora, praznika i drugih odsustava vršiće poslodavac, uz poštovanje prava radnika utvrđenih zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca.

Član 6

Zaposlena ima pravo na osnovnu zaradu po koeficijentu 9.70, startni dio zarade, dodatke, naknade i druga primanja u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 7

Poslodavac je dužan da zaposlenoj obezbijedi potrebne uslove rada i propisana sredstva zaštite na radu, određeno radno vrijeme i druga prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom.

Član 8

Zaposlena prihvata sledeće obaveze:

- da povjerene poslove radnog mjesta obavlja savjesno, kvalitetno i u roku,
- da se pri obavljanju poslova radnog mjesta u svemu pridržava utvrđene organizacije i normativa rada,
- da se pridržava propisanog radnog vremena i radne discipline,
- da čuva sredstva rada i pridržava se mjera i propisa zaštite na radu
- da poštuje druge obaveze koje su utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktima poslodavca.

Član 9

Na prava i obaveze koje nisu predviđene ovim ugovorom primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i kolektivnog ugovora.

Član 10

Za ostvarivanje prava po ovom ugovoru odgovoran je poslodavac.

Zaštitu prava zaposlena ostvaruje pred nadležnim organima poslodavca, inspekcijom i nadležnim sudom.

Član 11

Svaka od ugovornih strana može raskinuti ovaj ugovor, pod uslovima i u slučajevima utvrđenim zakonom.

Član 12

Ovaj ugovor je zaključen na određeno vrijeme.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim kada ga u ime poslodavca potpiše ovlašćeno lice i lice koje zasniva radni odnos.

Član 13

Ovaj ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka: jedan za zaposlenu i dva za poslodavca.

Zaposlena



Poslodavac

